

Xitsonga

Ntlawa wa

Vanhwanyana na mbuti

2c



Gabogaisane Sikhipa



Mimpfumawulo (mpfuxeto)

mb, dy, ng, ny, hl, ch, ndz, n'w, tl, sw, ngh

Mpfumawulo wuntshwa

ts (**tsutsuma**, **tsakamile**, **tsutsumerile**)

Marito mo titoloveta (mpfuxeto)

mpfula, ehansi

Marito mo titoloveta (mantshwa)

vanhwanyana

enhlaneni

ehenhla

tshamela

nkumba

Vanhwanyana na mbuti

Xitsonga

Ntlawa wa 2C

ISBN: 978-1-77981-199-8

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mutsari: Gabogaisane Sikhipa

Muhundzuluxeri: Vutivi Shirinda

Muendli wa swifaniso: Arty Musoke

Nkhaviso na mpfapfarhuto: Rock Bottom Graphic & Design


Nkandziyiso wo sungula ku kandziyisa 2023.


Vanhwanyana na mbuti



Gabogaisane Sikhipa

Fifi na Mimi i varisi. Va risa timbuti erivaleni.






Va tshamela ku yisa timbuti eku dyeni.

Mimi u gada mbuti.

Mbuti yi sungula ku tsutsuma na yena
enhlaneni.

Mimi u wile ehenhla ka mbuti.





Fifi u yimile hi le kulenyana.

U langute Mimi na mbuti.

Fifi a hlekekelela na ku vumbuluka na nkumba wa yena.






Loko Mimi a ha ri ehansi, ku sungule ku na
mpfula.


Fa fa fa! Yi na!

Fifi na Mimi va chayerile timbuti ti ya kaya.
Va hundzile hi le gojini.




Mbuti yin'we yi werile egojini.

Va ringetile ku yi koka yi huma.



Mimi u hluvurile nkumba wa yena.

Va kokile mbuti hi nkumba.






Vanhwanyana va tsakamile.

Va tlakurile mbuti hi nkumba.

Va tsutsumerile ekaya.

A va tsakamile swinene.





Ntlawa wa 1-2

- Xilamulana xa kahle
- A ku na mati
- Pfumi na Bobo
- Vuxa wa swikota ku basisa
- Switwari
- Vaboti vo pfuna
- Nyoka exivaleni!
- Xana xi nga haha?
- Dyambu na mpfula!
- Vunwe na Vutivi
- Misisi yikulu
- Ndzalama wa hlamala!
- Tatana u ta vuya rini?
- Chuchekani na pume
- A hi hlayiseni mati
- Jazi ro hundzuriwa
- Va le purasini
- Ndavi u lava ku penda
- Ndzilo!
- Vutshila wa gingirika!

Ntlawa wa 3

- Vanghana eka maxelo hinkwawo!
- Vanhwanyana na mbuti
- A ndzi tsakeli matsavu!
- Va na na vukheta, Khatisa
- Khavisani u vavisekile
- Tintangu tintshwa ta Kwetsimani
- Tsakeriwa loyi a tsakeke!
- Mukapu wo nandziha
- Mati hinkwako!
- Xibelani xa Kulani
- Rhoko yo saseka
- N'wamapurasi Endlani na minkawu
- Nkwangulatiwo wa Nhlngano
- Moli na tikhirikete
- Vukahle u khoma khamba!
- Masingita ya timbewu
- Vuvabyi bya tinguluve
- Maqhingha ya Monyai
- Ku navela ka Rifumo ku humelela
- Mandza ya Mbhimbhi yo kajivela
- Ku dyondza hi ta machela
- Ku pfuna kokwana va hola
- Miehleketo ya Ntjiso ya kahle
- Maendlelo ya VaVhenda
- Mangalani na Xalati
- Ku ringa swakudya swa Xivhenda
- Muhluri u kota ku hlaya nkarhi
- Mutlangi wa le henhla
- Ximilana xo horisa
- Bolo leyi nga lahleka
- Riendzo ro ya entangeni wa swiharhi

Ntlawa wa 4-5

- Ngwenya ya makwanga
- Xingwavila xa nsuku
- Tinyiko
- Lulama u tshama na rihanyo lerinene!
- Soweto
- Tinyoxi
- Xana i xihatla xa yini, Dzuniso?
- Hitekani u twa ku vava ekhwirini
- Tinxaka ta vutleketli
- Ku rihiseta ka tinkuzi
- Nhwanyana wo tlhariha
- Swi kulu eka mina!
- Masungulo mantshwa
- Vafana vo tlhariha
- Muphasi wa tihlampfi
- Nkelunkelu
- Mukhuhlwana
- Ngozi exirhapeni xa Kokwana
- N'warikolwani, wa nhenha!
- Ntangu yo Saseka
- Norho wa Rilaveta

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu i phurojeke leyi nga simekiwa na ku nyikiwa mpfuno wa swa timali hi Zenex Foundation ku va yi hlulukisa nongonoko wa matsalwa ya ku hlaya na switirhisiwa swa nseketelo wa vadyondzisi leswi swi nga olova hi ku tirhisa tindzimi ta laha Afrika. Phurojeke leyi yi kongomisiwile eka ku dyondzisa na ku seketela vadyondzi eka Dyondzo ya Masungulo ku va va hlulukisa tindzimi ta vona ta le kaya ta ku hlaya na ku twisisa. Matsalwa yo hlaya ya tsariwile ro sungula hi tindzimi ta kaye ta Afrika hi ku tirhisana na Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Switirhisiwa hinkwaswo swi hlulukisiwa tanihi “Switirhisiwa swa Dyondzo leswi nga Pfuleka” kumbe “Open Education resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

